

- (3) Додатна средства за реализацију поједињих пројеката израђених на основу Стратегије из става (2) овог члана обезбиједиће се из кредитних средстава и других извора, на основу билиateralних и мултиlateralnih уговора са донаторима, те супсидијарним споразумима закљученим између зајмопримца и Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ. Средства ће се користити сходно инструкцији коју ће донијети Министарство финансија и трезора БиХ.
- (4) Министарство финансија и трезора БиХ донијеће посебне инструкције за евидентију прилива и извршених плаћања за намјене утврђене овим чланом.

Члан 21.

(Планирани трансфери средстава телеком оператора за Коридор 5c, капитални издаци везани за измирења обавеза према финансирању припреме и изградње путне инфраструктуре и пројекте развоја сектора телекомуникација)

- (1) Пренесена средства из члана 7. става (3) овог закона користиће се у висини износа пренесених намјенских средстава из претходних година.
- (2) Планирани трансфери средстава које телеком оператори уплаћују на име додијељених дозвола за Универзалне мобилне телекомуникационе системе у 2015. години износе 17.602.470 KM, а користиће се за намјене утврђене одлуком Савјета министара БиХ о њиховом коришћењу, у складу са чланом 8. овог закона.
- (3) Средства за ове намјене издвојена су на намјенском рачуну у оквиру Јединственог рачуна трезора код Централне банке Босне и Херцеговине.
- (4) Трансфере са намјенског рачуна из става (1) овог члана за измирење обавеза према уговорачима врши Министарство финансија и трезора БиХ, на основу уредне документације коју доставља Министарство комуникација и транспорта БиХ.
- (5) Трансфери средстава на основу измирења обавеза из става (1) овог члана према добављачима приказују се као директни трансфери са Јединственог рачуна трезора и имају третман капиталних издатака.
- (6) Евиденција расхода из става (2) овог члана води се као програм посебне намјене код буџетског корисника.
- (7) Извјештај о реализацији уговора за трансфер из става (1) овог члана припрема Министарство комуникација и транспорта БиХ и он је саставни дио периодичних извјештаја о извршењу Буџета.
- (8) Реализација пројеката из става (2) овог члана саставни је дио периодичног извјештаја буџетског корисника код којег се воде програми посебних намјена према одлуци Савјета министара БиХ.
- (9) Средства планираних трансфера из овог члана реализоваће се у складу са Инструкцијама Министарства финансија и трезора БиХ.

Члан 22.

(Сервисирање спољног дуга)

- (1) Средства намјењена сервисирању спољног дуга обезбеђују се у складу са чланом 13. став (3) Закона о финансирању.
- (2) Расходи за сервисирање спољног дуга врше се на основу члана 14. Закона о финансирању.

ДИО ПЕТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01.02-02-1-6/15

18. маја 2015. године

Сарајево

Предсједавајући

Представничког дома

Парламентарне скupštine

БиХ

Шефик Џаферовић, с. р.

Предсједавајући

Дома народа

Парламентарне скупštine

БиХ

Бариша Чолак, с. р.



326

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 11. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. maja 2015. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA
BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članu 1. stav (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.

Iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10), koji glase:

"(9) **Sudija porotnik** je lice koje je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivici optuženog lica u postupku suđenja.

(10) **Arbitar** je lice koje je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvano da doneše pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."

Iza stava (23) dodaju se novi st. (24) i (25), koji glase:

"(24) **Imovinska korist** je svako ekonomsko dobro koje je direktno ili indirektno proisteklo iz krivičnog djela, a sastoji se od bilo koje imovine.

(25) **Imovina** obuhvata imovinu svake vrste, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."

Dosadašnji st. (9) do (39) postaju st. (11) do (43).

Član 2.

U članu 15. stav (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi:

"Zastarjevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."

Član 3.

U članu 42a. stav (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

Član 4.

U članu 42b. stav (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".

Član 5.

Član 74. mijenja se i glasi:

"Oduzimanje predmeta
Član 74.

- (1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cijelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili koji su nastali počinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo počinioца.
- (2) Predmeti iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo počinioца, ali time se ne dira u prava trećih lica na naknadu štete od počinilaca."

Član 6.

U članu 110. stav (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".

U stavu (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "Imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Član 7.

U članu 110a. stav (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Iza stava (1) dodaje se stav (2), koji glasi:

- (2) U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene krivičnim djelom u krivičnom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."

Član 8.

U članu 111. stav (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".

U stavu (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

U stavu (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".

Član 9.

U članu 172. stav (1) tačka g) riječi: "upotreborom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Član 10.

U članu 173. stav (1) tačka e) riječi: "upotreborom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Član 11.

Član 186. mijenja se i glasi:

"Međunarodna trgovina ljudima

Član 186.

- (1) Ko upotreborom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotreborom ovlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi, kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem, vrbuje, preze, pred, sakrije ili primi lice u svrhu iskoristiavanja tog lica u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- (2) Ko vrbuje, navodi, preze, pred, sakrije ili primi lice koje nije navršilo 18 godina života u svrhu iskoristiavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskoristiavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjuvanjem dijelova ljudskog tijela ili u svrhu kakvog drugog iskoristiavanja u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina.
- (3) Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom vršenja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.

- (4) Ko krivotvor, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećeju, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.
- (5) Ko koristi usluge žrtve međunarodne trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (6) Ako su izvršenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovani teže narušavanje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz st. (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
- (7) Iskoristiavanje u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva: prostituciju drugog lica ili druge oblike seksualnog iskoristiavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjuvanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskoristiavanje.
- (8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za izvršenje djela bit će oduzeti.
- (9) Na postojanje krivičnog djela međunarodne trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva međunarodne trgovine ljudima pristalo na iskoristiavanje.
- (10) Protiv žrtve međunarodne trgovine ljudima koju je počinilac krivičnog djela prisilio da učestvuje u izvršenju drugog krivičnog djela neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve međunarodne trgovine ljudima."

Član 12.

Iza člana 186. dodaje se član 186a., koji glasi:

"Organizirana međunarodna trgovina ljudima

Član 186a.

- (1) Ko organizira ili rukovodi grupom ili drugim udruženjem koje zajedničkim djelovanjem počini krivično djelo iz člana 186. ovog zakona (Međunarodna trgovina ljudima) kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.
- (2) Ko počini krivično djelo u okviru grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženje kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina.
- (3) Na pripadnika organizirane grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana primjenjuju se odredbe člana 250. st. (4) i (5) ovog zakona (*Organizirani kriminal*)."

Član 13.

Član 187. mijenja se i glasi:

"Međunarodno navođenje na prostituciju

Član 187.

- (1) Ko radi zarade ili druge koristi navodi, podstiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Činjenica da se lice koje se navodi, podstiče ili namamljuje već bavilo prostitucijom ne utiče na postojanje krivičnog djela."

Član 14.

Naziv člana 189a. mijenja se i glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela 'krijumčarenje migranata'".

Stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnog djela iz člana 189. ovog zakona (*Krijumčarenje ljudi*) kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."

Član 15.

Član 190. mijenja se i glasi:

"Mučenje i drugi oblici surovog i nečovječnog postupanja

Član 190.

- (1) Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, po naredbi, na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog lica koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje nanese drugome fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju, s ciljem da od njega ili trećeg lica dobije informaciju ili priznanje ili s ciljem da se kazni za krivično djelo koje je počinio ili se sumnja da je počinio on ili treće lice ili koje ga zastrašuje ili prisiljava iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kojoj vrsti diskriminacije,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje šest godina.
- (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo na počinjenje krivičnog djela ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana."

Član 16.

Iza člana 190. dodaje se član 190a., koji glasi:

"Prisilni nestanak

Član 190a.

- (1) Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili po naređenju ili na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje drugo lice zatvori, drži zatvoreno ili ga na drugi način liši slobode kretanja i pri tome odbije da prizna da ga je lišilo slobode ili skriva informacije o sudbini ili lokaciji tog lica, stavljajući ga tako izvan zaštite zakona.
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.
- (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.
- (3) Ko je kao prepostavljeni znao ili je svjesno zanemario informaciju da je njemu podređeni počinilac počinio krivično djelo iz stava (1) ovog člana ili da se nalazi pred počinjenjem krivičnog djela, a bio je odgovoran i imao kontrolu nad postupcima koji su se odnosili na počinjenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana, pa nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere u njegovoj moći da sprječe ili onemogući izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana ili da to pitanje preda državnim vlastima radi istrage i krivičnog gonjenja,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.

- (4) Činjenica da je neko lice postupalo po naređenju vlade ili nekog njemu nadređenog lica ne oslobađa ga krivice, ali može uticati na ublažavanje kazne ako sud smatra da to interesu pravičnosti zahtijevaju. Lice koje odbije izvršiti takvo naređenje neće biti kažnjeno."

Član 17.

U članu 209. stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela:
a) u inozemstvu ili na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ili na teritoriji dva entiteta ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili
b) koje je propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugim zakonom na državnom nivou, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina."

U stavu (2) riječ "imovina" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist".

Stav (5) mijenja se i glasi:

- "(5) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. (1) do (4) ovog člana oduzet će se."

Iza stava (5) dodaje se stav (6), koji glasi:

- "(6) Znanje, namjera ili svrha kao elementi radnje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana mogu se cijeniti na osnovu objektivnih činjeničnih okolnosti."

Član 18.

U članu 217. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima "svoje funkcije", a iza riječi: "moralu izvršiti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakovom podmićivanju službenog ili odgovornog lica".

U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".

Član 19.

U članu 218. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", iza riječi "korist" dodaju se riječi: "za njega ili drugo lice", a riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".

U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".

U stavu (4) zarez i riječi: "a u slučaju iz stava (3) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo mito" brišu se.

Član 20.

Član 219. mijenja se i glasi:

"Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

Član 219.

- (1) Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprими ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi, za sebe ili drugoga, da korištenjem svog stvarnog ili prepostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

- (3) Ako je počinilac za počinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtjevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.
- (4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta."

Član 21.

Iza člana 219. dodaje se član 219a., koji glasi:

"Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

Član 219a.

- (1) Ko posredno ili neposredno licu koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ko posredno ili neposredno, na zahtjev lica koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavi krivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se oslobođiti kazne.
- (3) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava (2) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo nagradu ili kakvu drugu korist."

Član 22.

Zadužuju se Ustavopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH".

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-7/15

18. maja 2015. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferović, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Bariša Čolak, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 11. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 13. svibnja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. svibnja 2015. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članku 1. stavku (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koja radi za naknadu ili bez naknade" briši se.

Iza stavka (8) dodaju se novi st. (9) i (10) koji glase:

"(9) **Sudac porotnik** je osoba koja je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji optužene osobe u postupku suđenja.

(10) **Arbitar** je osoba koja je, na osnovi sporazuma o arbitraži, pozvana donijeti pravno obvezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."

Iza stavka (23) dodaju se novi st. (24) i (25) koji glase:

"(24) **Imovinska korist** je svako gospodarsko dobro koje je, izravno ili neizravno, proisteklo iz kaznenog djela, a sastoje se od bilo koje imovine.

(25) **Imovina** obuhvaća imovinu svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."

Dosadašnji st. od (9) do (39) postaju st. od (11) do (43).

Članak 2.

U članku 15. stavku (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi: "Zastara kaznenog progona za kaznena djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."

Članak 3.

U članku 42a. stavku (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

Članak 4.

U članku 42b. stavku (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".

Članak 5.

Članak 74. mijenja se i glasi:

"Oduzimanje predmeta

Članak 74.

(1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelomično, upotrijebjeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebjeni za počinjenje kaznenog djela ili koji su nastali počinjenjem kaznenog djela oduzet će se ako su vlasništvo počinitelja.

(2) Predmeti iz stavka (1) ovog članka oduzet će se i kad nisu vlasništvo počinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od počinitelja."

Članak 6.

U članku 110. stavku (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".

U stavku (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Članak 7.

U članku 110a. stavku (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Iza stavka (1) dodaje se stavak (2), koji glasi:

"(2) U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene kaznenim djelom u kaznenom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."

Članak 8.

U članku 111. stavku (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".

U stavku (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

U stavku (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".

Članak 9.

U članku 172. stavku (1) točki g) riječi: "uporabom sile ili prijetnje izravnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njeg bliske osobe" briši se.